

BECE BOOSTER
GHANAIAN LANGUAGE(ASANTE TWI)
Essay and Objective
2 hours

2&1

Name:

Index number:

B.E.C.E PERFORMANCE BOOSTER

BASIC EDUCATION CERTIFICATE MOCK

GHANAIAN LANGUAGE (ASANTE TWI)

1hr:45minutes

[100 marks]

Write your **name** and **index number** in **ink** in the spaces provided above

This booklet consists of two papers. Paper 2 is in three parts: **A, B and C**. Answer one question section A and all questions in section B and C.

Answer paper 2 in the answer booklet.

Paper 2 will last 1 hour after which the answer booklet will be collected

Answer paper 1 on your objective test answer sheet

Do not start paper 1 until you are told to do so. Paper 1 will last 35 minutes



APER 2. 60MARKS 1HOUR

Saa ɔfa yi wɔ afa ahodoɔ mmiensa, ɔfa I, ɔfa II, ɔfa III. Bua nsemmisa baako firi ɔfa I na bua nsemmisa a ewɔ ɔfa II ne III nyinaa

ɔFA I COMPOSITION - SUSUTWERE (30 MARKS)

1. Fa nsemfua beye ɔha aduonum twere dee edidi soɔ yi mu baako ho asem.
 - a. Twere krataa kɔma w'adamfo a ɔwɔ sukuu foforo mu na kyere no nsrahwe bi a wokɔɔ no nnansa yi.
 - b. Kyere sedee wɔnwono kenten anaa kete.
 - d. Wope se woye Tikyani anaa Neese?
 - e. Twere ogyahyehyee bi a esii wɔ wo kurom ne dee esii akyire.

SECTION B COMPREHENSION(10 marks)

2. Kenkan dee edidi soɔ yi na bua nsemmisa no nyinaa.

Da koro bi maame bi ne ne ba ketewa bi kɔɔ afuom. ɔde abɔfra no kotoo dua bi ase. Bere a ɔreye adwuma no, abɔfra no suie. ɔkɔmaa no nufɔɔ sane dedaa no dua no ase. ɔkɔtoaa n'adwuma so. Abɔfra no sane suu bio. Saa bere yi, ɔkɔree mmɔborɔhunufɔɔ bi bekotoo abɔfra no nkyen de n'ataban huhuu ne ho. Maame no huu saa no, ɔbɔɔ hu na ɔteaa mu. ɔrekɔ ne ba no ho ara pe, na ɔkɔree no tu kɔee. ɔsane kɔmaa abɔfra no nufɔɔ bio de no hyee n'akyi. ɔkɔɔ fie no wanka hwee ankyere ne kunu.

Adee kyee no, maame no sane kɔɔ afuom ho. Asem korɔ no sane sii bio. Da no dee ɔbɔɔ ne kunu amannee, nanso wannye n'asem no anni. Ne nnansa soɔ no maame no sane kɔɔ afuo no mu. Abɔfra no firii ase suie no, maame no kɔfreɛ ne kunu no. Papa no faa n'agyan ne mmemma mmiensa. Wɔduruu afuo no mu no, maame no maa ne kunu no kɔhuntae bere a ɔreye adwuma.

Abɔfra no suu dendenden. Dee papa no hunuu ne se, ɔkɔree no abebutu abɔfra no ho. Papa no ho dwirii no. ɔɔvenee n'ani se ɔto n'agyan no aba ɔkɔree no. ɔkɔree no twee ne ho na agyan no wɔɔ abɔfra no. ɔkɔree no tu kɔɔ dua bi so. Papa no ne ne yere no hyee ase suu dendenden bere a wohunuu se wɔn ba no aka baabi no. Afei ɔkɔree no kaa se "Wɔmfɔ bɔne ntua papa so ka".

Nsemmisa

- a. Da a edi kan a maame no hunuu ɔkɔree no, deen na ɔyeeɛ?
- b. Deen na ɔkɔree no yee abɔfra no?
- c. Mpre sen na maame no hunuu ɔkɔree no?
- d. Aden nti na da a edi kan no, maame no anka asem no ankyere ne kunu?
- e. Aden nti na papa no annye ne yere no asem no anni?
- f. Deen na ekyere se ɔkɔree no amma se ɔrebeye abɔfra no bɔne bi?
- g. Kyere asem yi ase: kɔhuntae.
- h. Deen nsem na ewɔ ayeseɛm yi mu a ekyere se abɔfra no awu?
- i. Kyere wei ase: Wɔmfɔ bɔne ntua papa so ka.
- j. Fa nsemfua a emmoro nson to ayeseɛm yi din.

ɔFA III

Lexis and Structure

3. Twere edin asemfua a ewɔ ɔkasamu a edidi soɔ yi biara mu.
 - a. Nnora ɔboroo abarimaa no.
 - b. Anigyee wɔ ha.
 - c. Wɔwɔ afuo.
 - d. Mensa rekasa.
 - e. Yehia asomdwoee.

Fa awoere mu nsenkyerene a efato twere okasamu a edidi soɔ yi mu biara yie.

- f. Ode amango ankaa ne aborobe baee.
- g. Ghana ahenkuro ne nkran.
- h. Ehefa na wokoe
- i. Papa no maa boatemaa sika.
- j. He, gyae

Twere edin nkyerekyeremu a ewo okasamu a edidi soɔ yi mu biara mu.

- k. Maame no fura ntoma tuntum.
- l. Anomaa ketewa no tu koe.
- m. Wokum abirekyie kesse no.
- n. Papa no boroo ne babarima onihafos no.
- o. Obaa no wo atadee dada bi.

Twere nsemfua a wasensane asee no mu biara abirabo.

- p. Abofra no te fie no anim.
- q. Fa sika no hye adaka no ase.
- r. Papa sikani no aba.
- s. Kwaku resu.
- t. Tena ha.

PAPER 1 [40 Marks] 45 minutes

1. Se wo dɔfo bi besra wo awia na oreko a, woma no
A. due ne awo B. due ne wia
C. due ne bre D. due ne nwunu
2. Se wone obi reko baabi na odi kan na wokoto no
a, wokyea hyia no se
A. mema wo ahyia B. mema wo oduru
C. nkyere ba D. mema wo akwaaba
3. Wowo abofra na odi a, woto ne din.
A. adaduanan B. afe
C. nnawotwe D. bosome
4. Akanfos de won babarima panin to
A. abusupanin B. agya nua panin
C. agya kumaa D. agya papa
5. Se obarima ware a, ne yere maame nuanom ye ne
A. nsenom B. koranom
C. nkumaafo D. nsenkumaa
6. Se obaa ware a, ne kunu nuammarima ye ne ...
A. koranom B. nkontanom
C. nsenom D. kununom
7. Obaa ware a, ne kunu nuammarima mma ye ne ...
A. koramma B. nananom
C. mmanoma D. mma
8. Nsuo ne nsa a wode so abofra anom bere a woretu
ne din no kyere
A. ahooden B. anotee
C. nokoredie D. papa ne bone
9. Ntaafos akyiwadee ne
A. akoko B. kusie C. otwe D. wansane
10. Akanman mu se obi rewu a,
A. wogu n'anom nsuo
B. wode no to ne benkum so
C. wonsa ne mu
D. wo teatea no

11. Nnooma a Akanfos de gya owufos kwan no
wofre no sen?
A. Akatasodee B. Akyedee
C. Asiedee D. Nkradie
12. Se obi de ka na owu a, hwan na otua ka no?
A. Abusuapanin B. anuanom
C. obiara ntua D. odiadefos
13. Kukuo a okunafo kobo no kurotia no kyere se
A. one ne kunu adi ntetemu
B. ompe kukuo no
C. ne boa fu
D. onnidi bio
14. Ansa na wobegoro abaayewa bi bra no, wokobo
hwan amannee?
A. Abusuapanin B. Ohenemmaa
C. Ohene D. Nananom
15. Se wogoro abaayewa bi kyiribra a,
A. ehye abusua no animuonyam
B. ema obaa no nya dwetire
C. egu awofo no anima se
D. ema obaa no nya kunu pa
16. Yeiinom baako nka ohemaa adwuma ho.
A. Osiesie nsem B. Otutu ohene fo
C. Otumi pa ohene D. Onoa ohene aduane
17. Nnipakuo yi mu baako nni dwuma wo Akanfos
asennie mu.
A. Adansefos B. Loyafo
C. Agyinatufu D. Badwafo
18. Se Akanfos retu agyina wo asennie mu a, na
ekyere sen?
A. Worekobisa aberewa B. Worekodidi aba
C. Wotatu asem no ahye da D. Woregye won ahome

19. Hwan na ɔyɛ ɔhene fotoɔ so?

- A. Ankɔbeahene B. Gyaasehene
C. Sannaahene D. Kurontihene

20. Hwan na ɔyan ɔhene atumpan?

- A. Eɛn B. ɔkyerema
C. Abrafoɔ D. Mmensonfoɔ

21. Aboa ben na Kumawufoɔ de di Papa afahye?

- A. ɔsono B. ɔtwe C. Nantwie D. Wansane

22. Nam dodoɔ nkwan.

- A. nsee B. see C. resee D. besee

23. ɔdehyee anko a

- A. emfa obiara ho B. mpanin dwane
C. akɔa dwane D. mpanin bisa no

24. su agyenkuku su a ne to pae.

A. Apatupre B. Aserewa C. Aburuburo D. Akyem

25. Agya adee bi wɔ ho ɔrebewu a gye se ɔkra ne maame. Eye

- A. kanea B. eɣya C. bokyea D. mankese

26. Agya adee bi wɔ ho enni ani nso etumi wura tokuro biara mu. Eye deen?

- A. ɔwo B. Okusie C. Nsuo D. Panee

27. Nsaguo mu no yehyira yen

- A. adɔfo B. nsamanfoɔ
C. atamfo D. akɔmfoɔ

28. Nsaguo mu no yetaa sre nneema a edidi soɔ yi gye se

- A. siadee B. nhyira C. nnome D. onyinkyere

29. Apɔɔ ye fa a wɔhye no wɔ Takyiman ne ...

A. Dɔmaa B. Wankyi C. Kintampo D. Sunyane

30. ye afahye a wɔde huro kɔm.

- A. Aboakyere B. Ohum
C. Ade Kese D. Akwanbo

31. Abɔfra a wɔatwa ne tiri mpesempese ye

- A. ɔbosoinma B. aboatia ba
C. ɔkɔmfo ba D. ɔdehyee

32. Se ɔkanni bi ani gye a ɔfira ntoma

- A. fitaa B. tuntum C. kɔkɔɔ D. kuntunkun

33. Se ɔbɔfoɔ kɔ wuram a dee ɔye de hye ɔkwan nso ne se

- A. ɔpae kwan so
B. ɔtwitwa nnunsin a ewɔ kwan so
C. ɔhye ɔkwan so nwura
D. ɔbotabota nnua ho

34. Akyekyedee wɔ anansesem mu gyina ho ma

- A. anitee B. ntɔkwa C. asomdwoee D. manso

35. Yefre bosome dubaako se

- A. Obubuo B. Ebo C. ɔperɔn D. Oforisuo

36. Hwehwe dee eda nso wɔ saa nsem yi mu.

- A. ɔgyefoɔ B. Ofori
C. ɔpenima D. ɔperɔn

37. Firi bere a obi bewu kɔpem bere a wɔbesie no ye

- A. ayipa B. ayisee
C. ahosiesie D. doteyie

38. Amannee a wɔye ma obi a ne kunu anaa ne yere awu ye

- A. ayeforohyia B. kuna
C. awaregyee D. awareguo

39. ye nkra a etwa toɔ ma awufoɔ ne ateasefoɔ.

- A. Awaregyee B. Ayeforohyia
C. Ayiyo D. Awareguo

40. ɔbarima wu a dee ɔdi adee fa no

- A. sekan B. akonnwa C. agyapadee D. tuo